



74LVX161284MEA

Karolo ea Karolo:

74LVX161284MEA

Moetsi / Mochini:

AMI Semiconductor / ON Semiconductor

Tlhaloso ea Sehlahisoa

IC TXRX TRANSL LV IEEE 48-SSOP

Datasheets:

 74LVX161284MEA.pdf

Boemo ba RoHS

 Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang

Sekepe se Tsoang ho

Hong Kong

Tsela ea Shipment


DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

KOPO EA HO

QOTSA

Setšoantšo e kanna ea ba moemeli. Bona litlhaloso bakeng sa lintlha tsa sehlahisoa.

Litlhaloso tsa 74LVX161284MEA

KAROLO EA KAROLO	74LVX161284MEA
MOETSI	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
TLHALOSO	IC TXRX TRANSL LV IEEE 48-SSOP
TEMO EA MAHALA EA BOEMO BO PHAHAMENG / BOEMO BA ROHS	Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang
LEQEPHE LA LINTLHA	 74LVX161284MEA.pdf
MOTLAKASE OA PHEPELO	3 V ~ 3.6 V
PACKAGE EA LISEBELISOA TSA THEPA	48-SSOP
SEHLOOHO	74LVX
PACKAGING	Tube
PACKAGE / CASE	48-BSSOP (0.295", 7.50mm Width)
MOCHESO O SEBETSANG	-40°C ~ 85°C
PALO EA LIKHETHO	8
MOFUTA OA HO THABA	Surface Mount
MOKHOA OA HO UTLOISISA BOHLOKO (MSL)	1 (Unlimited)
MOFUTA OA BOITSEBISO	IEEE STD 1284 Translation Transceiver
TEMO EA MAHALA EA BOEMO BO PHAHAMENG / BOEMO BA ROHS	Lead free / RoHS Compliant
TLHALOSO E QAQILENG	IEEE STD 1284 Translation Transceiver IC 48-SSOP
BASE PART NUMBER	74LVX161284

Metsu e amanang

AMI Semiconductor / ON Semiconductor 74LVX161284MEA	Morekisi oa 74LVX161284MEA	Mofani oa 74LVX161284MEA
Theko ea 74LVX161284MEA	74LVX161284MEA Litšoantšo	Setšoantšo sa 74LVX161284MEA
Datasheet ea PDF ea 74LVX161284MEA	74LVX161284MEA Download Datasheet	Datasheet ea 74LVX161284MEA
74LVX161284MEA Stock	Reka 74LVX161284MEA	Reka AMI Semiconductor / ON Semiconductor 74LVX161284MEA
AMI Semiconductor / ON Semiconductor 74LVX161284MEA	Mofani oa AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Morekisi oa AMI Semiconductor / ON Semiconductor
AMI Semiconductor / ON Semiconductor 74LVX161284MEA	ON Semiconductor 74LVX161284MEA	Aptina / ON Semiconductor 74LVX161284MEA
Catalyst Semiconductor / ON Semiconductor 74LVX161284MEA	PulseCore Semiconductor / ON Semiconductor 74LVX161284MEA	Sanyo Semiconductor / ON Semiconductor 74LVX161284MEA

Lihlahisoa tse amanang

 <p>74LVX157SJ Bahlahisi: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Tlhaloso: MULTIPLEXER QUAD 2IN LV 16SOP E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>74LVX157MTR Bahlahisi: STMicroelectronics Tlhaloso: IC MUX QUAD 2CH 5V INPUTS 16SOIC E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 83 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>74LVX161284MTDX Bahlahisi: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Tlhaloso: TXRX TRANSLATING IEEE 48TSSOP E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>74LVX16240TTR Bahlahisi: STMicroelectronics Tlhaloso: IC BUFFER INVERT 3.6V 48TSSOP E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>74LVX161284MEAX Bahlahisi: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Tlhaloso: TXRX TRANSLATING IEEE 48SSOP E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>74LVX161284AMTD Bahlahisi: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Tlhaloso: TXRX TRANSLATING IEEE 48TSSOP E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>74LVX161284MTD Bahlahisi: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Tlhaloso: TXRX TRANSLATING IEEE 48TSSOP E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>74LVX16245TTR Bahlahisi: STMicroelectronics Tlhaloso: IC TXRX NON-INVERT 3.6V 48TSSOP E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>74LVX161284AMTX Bahlahisi: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Tlhaloso: TXRX TRANSLATING IEEE 48TSSOP E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>74LVX157MX Bahlahisi: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Tlhaloso: MULTIPLEXER QUAD 2IN LV 16SOIC E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>74LVX16244TTR Bahlahisi: STMicroelectronics Tlhaloso: IC BUF NON-INVERT 3.6V 48TSSOP E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>74LVX157SJX Bahlahisi: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Tlhaloso: MULTIPLEXER QUAD 2IN LV 16SOP E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>